

Dr.sc. Branimir Mikić, red.prof.

Dr.sc. Samir Mačković, docent

Dr.sc. Muris Đug, docent

Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport

PRIMJENA OPTOJUMP SISTEMA U SPORTSKOJ DIJAGNOSTICI

1. Uvod

Optojump – sistem za dijagnostiku-trening-rehabilitaciju

Većina sportova današnjice zahtijeva veliki raspon umijeća koje uključuju kratke, eksplozivne pokrete, izdržljivost, agilnost, tehnička i taktička dostignuća. Sportisti posjeduju sve ove vještine i sposobnosti, ali uz pomoć savremenih rekvizita kao što je OptoJump to se može precizno i detaljno utvrditi. Optojump predstavlja mjerni instrument za analizu performansi sportaša. Sastoji se fotoćelija (32 na svakoj poluzi) gdje je jedna poluga predstavlja kontrolnu i prijemnu jedinicu, a druga ima ugrađen sistem za transmisiju (transmiter). U ovoj konfiguraciji, na vrlo jednostavan i precizan način putem OptoJump-a moguće je dobiti vrijeme kontakta i vrijeme leta (u 1\1000 dijelu sekunde) za vrijeme izvođenja jednog ili više serija skokova. Koristeći višenamjenski i jednostavni softver, OptoJump omogućava prikaz podataka (rezultata) eksplozivne snage i elastične sile, uključujući i rezultate brzine reakcije na vizuelne i zvučne signale. U odnosu na komplikovane i invazivne metode, uz pomoć OptoJumpa moguće je dobiti brojne parametre koji karakterišu sportistu. Tako, za vrijeme izvođenja testova na ovom uređaju trener dobija brojne parametre-varijable tj. rezultate sportiste, kao što su: broj skokova, vrijeme kontakta (na podlozi), vrijeme leta, visina skoka (izražena u cm), ritam, specifična energija izražena u J\Kg, specifična jakost (snaga) izražena u W\Kg, ukupna energija izražena u J– džulima i ukupna jakost (snaga) izražena u W-vatima. OptoJump svoju prednost ima u jednostavnoj primjeni, s obzirom da sve što je potrebno jeste da se dvije poluge dužine 1 metar postave jedna naspram druge (gdje zelena dioda označava pravilno postavljene poluge) i putem serijskog ili USB porta se spoje na računar.

Poluge mogu biti postavljene na najveći razmak od tri metra što predstavlja dovoljnu dužinsku razdaljinu za adekvatno izvođenje testova. Također OptoJump svoju primjenu ima i u kombinaciji sa drugim mjernim instrumentima. Tako je npr. moguće OptoJump postaviti na tredmill stavljanjem poluga na bočnim stranama trake (remena). Uz postavljenu brzinu tredmilla OptoJump softver bilježi vrijeme kontakta, vrijeme leta i dužinu koraka za vrijeme trčanja sportaša.

Linearni OptoJump sistem predstavlja sistem gdje se na osnovnu konfiguraciju spaja nastavak poluge koje se mogu nadograditi u dužini do 100 metara. Linearni OptoJump sistem je jedini sistem koji ne koristi sofisticiranu tehnologiju i invazivne metode (high speed kamere koje trebaju kompleksne i labaratorijske uslove za analizu) za dobivanje parametara-rezultata koje ostvaruje sportista za vrijeme trčanja na relacijama do 100 metara. Stoga u odnosu na pomenute invazivne metode Optojump ima slijedeće prednosti: trenutni prikaz podataka, jednostavnost upotrebe, jednostavnost montaže (jedna osoba za vrlo kratko vrijeme može sklopiti 100 metara poluga linearног sistema

OptoJump) i lako se održava.U ovoj konfiguraciji prilikom dobijanja rezultata moguće je dobiti slijedeće parametre: pozicija i dužina koraka, vrijeme kontakta i leta stopala za vrijeme trčanja, prosječnu i trenutnu brzinu i akceleraciju, vrijeme potrebno za ispoljavanje trčanja (startna brzina), asimetrija između lijevog i desnog stopala, indeks eksplorativnosti (brzina), tranzicioni indeks (stabilnost), i indeks elastičnosti (otpor).

2. Materijal i metode

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju predstavljaju fudbaleri–prvotimci FK „Sloboda“ iz Tuzle. Starost ispitanika je 18-36 godina. Istraživanjem smo obuhvatili 20 fudbalera.

2.1.1. Uzorak varijabli

Mjerni instrumenti za ovo istraživanje bile su 10 varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti i 2 varijable za analizu energetske potrošnje. Obrada podataka obavljena je na Fakultetu za tjelesni odgoj sport u Tuzli, statističkim programskim paketom SPSS 12.0. U cilju utvrđivanja statistički značajnih veza među ispitivanim varijablama urađena je matrica interkorelacija prijenjivanih varijabli.

3. Rezultat i diskusija

U tabeli 1 dati su rezultati pojedinačno za svakog igrača. Analizirajući rezultate iz tabele 1 možemo vidjeti da su vrijednosti rezultata pojedinačno svakog igrača na jednom niskom nivou. Poredeći ih sa rezultatima cijele ekipe (tabela 2) možemo analizirati poziciju kvalitete rezultata svakog igrača unutar ekipe te tako uočiti deficite i formirati homogenizirane grupe za rad u pripremnom periodu. Na osnovu podataka iz tabele 1 možemo utvrditi i energetsku efikasnost pri izvođenju ovih skokova te eventualno raditi i na korekciji tehnike izvođenje skokova sa ciljem povećavanja energetske efikasnosti. Varijable koje definisu ritam izvođenja skokova i njihovu efikasnost nisu dati radi ograničenosti prostora za ovaj rad. Analizom tih podataka bili bi u mogućnosti utvrditi anaerobnu izdržljivost i anaerobnu snagu tokom skokova. Zadatak je da sportista u zadani vremenu kontinuirano izvodi skokove maksimalnim intenzitetom, te da se svaki skok izvodi iz polučućnjai istog mjesta ruku fiksiranih na bokovima.rezultat se izražava u prosječnoj visini skoka (cm) i mehaničkoj snazi u 15 ili 30 sekundi podjeljenoj sa tjelesnom masom sportaša (W/Kg). Analizirajući matricu interkorelacija (tabela 3) vidimo da statistički značajna povezanost nije utvrđena unutar bloka varijabli koje nisu mjerene Optojump sistemom, dok su visoke korelaceione koeficijente imale su sve varijable koje smo dobili analizom rezultata testiranih Optojump sistemom. Između ta dva bloka varijabli visoku i statistički značajnu povezanost vidimo između varijabli skok u dalj iz mješta i većine varijabli mjereni Optojump-om, te varijable bacanje medicinke i varijabli za procjenu potrošnje energije tokom izvođenja skokova, zatim varijable taping nogom i varijabli CMJ-free arms – skok iz čučnja sa slobodnim rukama (Vrijeme leta\\$, Visina skoka\cm, i Specifična energ J/kg).

Tabela 1: Rezultati ispitanika

| Ime i prezime | CMJ – skok iz čučnja sa šakama na kukovima | | | | CMJ-free arms – skok iz čučnja sa slobodnim rukama | | | |
|---------------|--|------------------|-----------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|-----------------|
| | Vrijeme leta\ s | Visina skoka\ cm | Specifična energ J/kg | Ukupna energ/ J | Vrijeme leta\ s | Visina skoka\ cm | Specifična energ J/kg | Ukupna energ/ J |
| Ahmetović M. | 0,625 | 47,9 | 4,696 | 389,74 | 0,668 | 54,7 | 5,364 | 445,21 |
| Babić I. | 0,552 | 37,4 | 3,663 | 278,38 | 0,594 | 43,3 | 4,241 | 322,35 |
| Čejvanović K. | 0,527 | 34,0 | 3,339 | 277,10 | 0,564 | 39,0 | 3,824 | 317,38 |
| Efendić S. | 0,558 | 38,2 | 3,743 | 280,72 | 0,606 | 45,0 | 4,415 | 331,09 |
| Jahić A. | 0,521 | 33,3 | 3,263 | 247,99 | 0,569 | 39,7 | 3,892 | 295,79 |
| Jović B. | 0,594 | 43,3 | 4,241 | 373,25 | 0,625 | 47,9 | 4,696 | 413,22 |
| Kasapović E. | 0,570 | 39,8 | 3,906 | 253,86 | 0,625 | 47,9 | 4,696 | 305,22 |
| Kuduzović S. | 0,527 | 34,0 | 3,339 | 290,46 | 0,582 | 41,5 | 4,072 | 354,25 |
| Lamešić M. | 0,484 | 28,7 | 2,816 | 199,93 | 0,552 | 37,4 | 3,663 | 260,06 |
| Medić A. | 0,533 | 34,8 | 3,415 | 331,26 | 0,600 | 44,1 | 4,328 | 419,77 |
| Mikelini N. | 0,606 | 45,0 | 4,415 | 384,06 | 0,631 | 48,8 | 4,786 | 416,41 |
| Mešić M. | 0,502 | 30,9 | 3,029 | 284,76 | 0,564 | 39,0 | 3,824 | 359,44 |
| Okanović T. | 0,643 | 50,7 | 4,970 | 332,99 | 0,668 | 54,7 | 5,364 | 359,39 |
| Omić M. | 0,540 | 35,7 | 3,505 | 262,90 | 0,612 | 45,9 | 4,502 | 337,68 |
| Osmanhodžić | 0,509 | 31,8 | 3,114 | 230,47 | 0,576 | 40,7 | 3,988 | 295,13 |
| Prodanović I. | 0,539 | 35,6 | 3,492 | 296,85 | 0,583 | 41,7 | 4,086 | 347,29 |
| Šarić A. | 0,564 | 39,0 | 3,824 | 313,55 | 0,613 | 46,1 | 4,517 | 370,40 |
| Tusunović V. | 0,515 | 32,5 | 3,188 | 261,44 | 0,582 | 41,5 | 4,072 | 333,89 |
| Vojvodić D. | 0,491 | 29,6 | 2,898 | 243,43 | 0,526 | 33,9 | 3,326 | 279,38 |
| Zoletić M. | 0,496 | 30,2 | 2,957 | 227,72 | 0,533 | 34,8 | 3,415 | 262,96 |

Tabela 2: Osnovni centralni i disperzionni parametri

| | Descriptive Statistics | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | N | Range | Minimum | Maximum | Mean | | | Std. | Variance | Skewness | | Kurtosis |
| Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Std. Error | Statistic | Statistic | Statistic | Std. Error | Statistic | Std. Error |
| MFESDM | 20 | 73,00 | 207,00 | 280,00 | 234,6500 | 3,99821 | 17,88052 | 319,713 | ,713 | ,512 | 1,034 | ,992 |
| BACMED | 20 | 500,00 | 900,00 | 1400,00 | 1044,5000 | 31,24163 | 139,71682 | 19520,789 | 1,097 | ,512 | ,392 | ,992 |
| TRC20M | 20 | ,68 | 3,22 | 3,90 | 3,5530 | ,04033 | ,18038 | ,033 | -,074 | ,512 | -,323 | ,992 |
| TAPNOG | 20 | 11,00 | 40,00 | 51,00 | 45,2000 | ,67512 | 3,01924 | 9,116 | ,208 | ,512 | -,561 | ,992 |
| CMJURL | 20 | ,16 | ,48 | ,64 | ,5448 | ,00998 | ,04463 | ,002 | ,765 | ,512 | ,100 | ,992 |
| CMJVIS | 20 | 22,00 | 28,70 | 50,70 | 36,6200 | 1,37201 | 6,13580 | 37,648 | ,913 | ,512 | ,168 | ,992 |
| CMJENG | 20 | 2,15 | 2,82 | 4,97 | 3,5907 | ,13453 | ,60163 | ,362 | ,908 | ,512 | ,164 | ,992 |
| CMJUEN | 20 | 189,81 | 199,93 | 389,74 | 288,0430 | 11,75872 | 52,58657 | 2765,348 | ,571 | ,512 | -,271 | ,992 |
| CFAVRL | 20 | ,14 | ,53 | ,67 | ,5936 | ,00864 | ,03864 | ,001 | ,273 | ,512 | ,144 | ,992 |
| CFAVIS | 20 | 20,80 | 33,90 | 54,70 | 43,3800 | 1,26870 | 5,67382 | 32,192 | ,427 | ,512 | ,025 | ,992 |
| CFAENG | 20 | 2,04 | 3,33 | 5,36 | 4,2536 | ,12440 | ,55633 | ,310 | ,430 | ,512 | ,027 | ,992 |
| CFAUEN | 20 | 185,15 | 260,06 | 445,21 | 341,3139 | 11,77156 | 52,64403 | 2771,394 | ,369 | ,512 | ,521 | ,992 |
| Valid N (listwise) | 20 | | | | | | | | | | | |

Tabela 3: matrica interkorelacija

Correlations

| | MFESDM | BACMED | TRC20M | TAPNOG | CMJVRL | CMJVIS | CMJENG | CMJUEN | CFAVRL | CFAVIS | CFAENG | CFAUEN |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| MFESDM | Pearson Correlation | 1 | ,228 | -,166 | ,410 | ,550* | ,553* | ,553* | ,433 | ,521* | ,533* | ,535* |
| | Sig. (2-tailed) | . | ,335 | ,484 | ,073 | ,012 | ,011 | ,011 | ,056 | ,019 | ,015 | ,015 |
| N | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| BACMED | Pearson Correlation | ,228 | 1 | ,232 | -,060 | ,229 | ,216 | ,217 | ,544* | ,234 | ,224 | ,224 |
| | Sig. (2-tailed) | ,335 | . | ,326 | ,803 | ,331 | ,362 | ,358 | ,013 | ,321 | ,343 | ,342 |
| N | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| TRC20M | Pearson Correlation | -,166 | ,232 | 1 | -,385 | -,196 | -,197 | -,197 | ,147 | ,287 | ,285 | ,284 |
| | Sig. (2-tailed) | ,484 | ,326 | . | ,094 | ,406 | ,406 | ,404 | ,537 | ,220 | ,223 | ,520 |
| N | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| TAPNOG | Pearson Correlation | ,410 | -,060 | ,385 | 1 | ,382 | ,392 | ,393 | ,232 | ,463* | ,473* | ,473* |
| | Sig. (2-tailed) | ,073 | ,803 | ,094 | . | ,097 | ,087 | ,086 | ,325 | ,040 | ,035 | ,035 |
| N | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CMJVRL | Pearson Correlation | ,550* | ,229 | -,196 | ,382 | 1 | ,999** | ,999** | ,818** | ,947** | ,952** | ,952** |
| | Sig. (2-tailed) | ,012 | ,331 | ,406 | ,097 | . | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| N | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CMJVIS | Pearson Correlation | ,553* | ,216 | -,197 | ,392 | ,999** | 1 | 1,000** | ,813** | ,942** | ,949** | ,949** |
| | Sig. (2-tailed) | ,011 | ,362 | ,406 | ,087 | ,000 | . | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,001 |
| N | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CMJENG | Pearson Correlation | ,553* | ,217 | -,197 | ,393 | ,999** | 1,000** | 1 | ,813** | ,943** | ,949** | ,949** |
| | Sig. (2-tailed) | ,011 | ,358 | ,404 | ,086 | ,000 | ,000 | . | ,000 | ,000 | ,000 | ,001 |
| N | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CMJUEN | Pearson Correlation | ,433 | ,544* | ,147 | ,232 | ,818** | ,813** | ,813** | 1 | ,758** | ,758** | ,759** |
| | Sig. (2-tailed) | ,056 | ,013 | ,537 | ,325 | ,000 | ,000 | ,000 | . | ,000 | ,000 | ,000 |
| N | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CFAVRL | Pearson Correlation | ,521* | ,234 | -,287 | ,463* | ,947** | ,942** | ,943** | ,756** | 1 | ,999** | ,999** |
| | Sig. (2-tailed) | ,019 | ,321 | ,220 | ,040 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | . | ,000 | ,000 |
| N | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CFAVIS | Pearson Correlation | ,533* | ,224 | -,285 | ,473* | ,952** | ,949** | ,949** | ,758** | 1 | 1,000** | ,723** |
| | Sig. (2-tailed) | ,015 | ,343 | ,223 | ,035 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | . | ,000 | ,000 |
| N | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CFAENG | Pearson Correlation | ,535* | ,224 | -,284 | ,473* | ,952** | ,949** | ,949** | ,759** | ,999** | 1,000** | ,724** |
| | Sig. (2-tailed) | ,015 | ,342 | ,226 | ,035 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| N | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CFAUEN | Pearson Correlation | ,359 | ,591** | ,153 | ,234 | ,698** | ,688** | ,688** | ,951** | ,729** | ,723** | ,724** |
| | Sig. (2-tailed) | ,120 | ,006 | ,520 | ,320 | ,001 | ,001 | ,001 | ,000 | ,000 | ,000 | . |
| N | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Zaključak

Primjena dostignuća savremene sportske nauke a time i savremenih dijagnostičkih postupaka za analizu treniranosti sportaša mogu nam dati precizne i pouzdane informacije o trenutnom nivou njihovih motoričkih i funkcionalnih kapaciteta. Optojump sistem je jedan od savremenijih sistema koji se u sportskoj dijagnostici mogu koristiti za definisanje trenutnog stanja sportaša kao i za utvrđivanje deficitu unutar tretiranog problema. Na osnovu prezentiranih rezultatadobivenih testiranjem fudbalera FK „Sloboda“ iz Tuzle, možemo zaključiti da su vrijednosti rezultata aritmetičkih sredina izmeđenih varijabli na izrazito niskom nivou u odnosu na potrebe nivoa takmičenje u kojem FK „Sloboda“ nastupa a to je Premijer liga BiH. To se dijelom može pokušati objasniti (opravdati) periodom testiranja-pred početak takmičarske sezone. Takođe se mogu lako uočiti i nivoi kvalitete rezultata te odrediti kriteriji za formiranje homogeniziranih grupa prema trenutnom stanju izmjerjenih sposobnosti neophodnih za sprovođenje što kvalitetnijih priprema. Cilj ovog rada, prvenstveno, nije bila neka dublja analiza prezentiranih rezultata, već predstavljanje jednog od savremenijih sistema za dijagnostiku i eventualno davanje ideja za njegovu što utilitarniju upotrebu.

5. Literatura

1. Vučetić,V., Šentija, D. (2005). „Dijagnostika funkcionalnih sposobnosti-zašto, kada i kako trenirati sportaše?“. Kondicijski trening, 2 (2), 8-14.
2. Vučetić,V. (2009). „Dijagnostički postupci za procjenu energetskih kapaciteta sportaša“. 7. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sporataša 2009.20-30 Zagreb, Hr.

SUMMARY

The main goal of this research is presentation of results got by testing with Opto jump sistem for diagnostic-training-rehabilitation. Opto jump is instrument for analisis of performances of athletes. It consists of fotocells (32 on each bar) where firsth bar work as a controling and receiving unit, while second bar has build in sistem for transmission.

In this configuration, on very simple and exact way by Opto jump sistem is possiblle to get contact time ant flight time (in 1/ 1000 part of second) during performing one jump or seria of jumps.Using multifunctional and simple to use softver, Opto jump provide display of data (results) of explosiv power and elastic force, includeing also and resuts of speed of reaction on visual and audio signals.

During testing with Opto jump sistem coach gets numerous of data as: number of jumps, contact time (with floor), flight time, height of jump (cm), rhytm, specific energy in J/Kg, etc

Keywords: Opto jump, for analisis of performances, testing



Sa otvaranja Kongresa CSA u Tivtu